

## INFORMACIJA

o rezultatima pregovora sa Crnogorskom komercijalnom bankom – OTP Group, u vezi  
zaključenja kreditnog aranžmana u visini do 42,5 miliona eura

Ministarstvo finansija dostavilo je Vladi Crne Gore Informaciju o polaznim osnovama za pregovore sa Crnogorskom komercijalnom bankom – OTP Group, kako bi se definisali inicijalni uslovi aranžmana sa pomenutom bankom, za obezbjeđivanje kreditnog aranžmana u iznosu do 42,5 miliona eura. Navedenu informaciju Vlada Crne Gore razmatrala je na sjednici koja je održana 18.07.2013. godine. U okviru pomenute informacije dostavljeni su i Indikativni uslovi kreditnog aranžmana između CKB-a i Vlade Crne Gore.

Navedena sredstva kreditnog aranžmana biće iskorišćena za regulisanje aktivirane garancije OTP banke prema Vladi Crne Gore – Ministarstvu finansija, za kreditni aranžman zaključen između Kombinata aluminijuma Podgorica AD Podgorica i OTP banke, u 2009. godini.

Ministarstvo finansija obavijestilo je Vladu Crne Gore, u prethodnoj informaciji, o tome da je, nakon podnošenja zahtjevava za pokretanje preliminarnog postupka za pokretanje stečaja u Kombinatu aluminijuma Podgorica (KAP), OTP banka pokrenula postupak naplate cijelokupnog kreditnog aranžmana od KAP-a.

Kako KAP nije regulisao svoju obavezu, po osnovu zahtjeva OTP banke, o čemu je Banka obavijestila Ministarstvo finansija, dana 26.06.2013. godine, OTP banka aktivirala je garanciju Vlade Crne Gore. Isplata obaveze po osnovu garancije pristigla je na naplatu 16.07.2013. godine.

Međutim, kako su navedeni pregovori, između CKB – a i Ministarstva finansija, u toku, oko utvrđivanja konačnog teksta kreditnog aranžmana, OTP banka je uputila dopis Ministarstvu finansija 23.07.2013. godine, kojim je obavijestila Ministarstvo finansija da obavezu otplate garancija prolongira do 31.07.2013. godine. Istim dopisom, OTP banka obavijestila je Ministarstvo finansija da pristigla obaveza iznosi 42.594.441,26 eura, i da će obaveza po osnovu isplate garancije povećava za svaki dan kašnjenja, primjenom zatezne kamate, koja će iznositi 2.344,32 eura, po danu. Obaveze Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva finansija biće da sredstva koja prelaze iznos odobrenog kredita, a nedostaju za potpuno pokriće garancije, namiri iz svojih izvora.

Kako bi navedena obaveza bila regulisana, Ministarstvo finansija i CKB banka definisali su konačan tekst ugovora o kreditnom aranžmanu.

Ugovorom o kreditnom aranžmana predviđeno je da će kredit biti zaključen u iznosu do 42,5 miliona eura, na period od 3 godine. Grace period trajeće do 31. decembra 2013. godine, dok će zadnji dan otplate biti 30. jun 2016. godine. Otplata kredita vršiće se u jednakim tromjesečnim tranšama, od kraja grace perioda do kraja otplatnog perioda.

Kamata stopa predstavljaće zbir Margine i 3 mjesечnog EURIBOR-a, dok će margina iznositi 6.5% godišnje, dok će obrada kredita iznosiće 0.5% od iznosa kredita. U slučaju prijevremene otplate kredita, kamata će iznosititi dodatnih 1% ukoliko se dostavi obavještenje o tome 6 mjeseci prije prijevremene otplate, u suprotnom će iznosi 3%, na preostali period otplate kredita, dok će, slučaju ne izmirenja obaveze, zatezna kamata iznositi 2%.

Kako bi kredit bio odobren, potrebno je prethodno ispuniti određene obveze:

- potpisani Ugovor o kreditnom aranžmanu sa OTP bankom;
- pravno mišljenje Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore;
- pravno mišljenje crnogorskog pravnog savjetnika izabranog između strana prije potpisivanja ugovora;

- izmijeniti odluku o zaduživanju izdavanju garancija za 2013. godine, koja će biti izmijenjena na način da uključi navedeni aranžman između CKB-a i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija.

Takođe, potrebno je dostaviti i izjavu da su sva obaveštenja navedena u ugovoru tačna, i da nije nastupilo kršenje ugovora (events of default).

Istovremeno, kreditnim aranžmanom definisana su i sljedeća obaveštenja koja moraju biti garantovana prilikom zaključenja ugovora:

- Ovlašćenje za potpisivanje;
- nadležnosti i ovlašćenja;
- obaveze su važeće i pravno obavezujuće;
- nema konflikta sa zakonima;
- nema suprotnosti sa bilo kojom odredbom zakona (uključujući strategiju javnog duga);
- nema materijalnih nepovoljnih promjena;
- njegove obaveze u pogledu plaćanja po ovom Ugovoru rangiraju se makar pari passu sa potraživanjima svih drugih neobezbjedenih i nesubordinisanih povjerilaca, osim obaveza koje na osnovu zakona imaju prioritetni tretman koji važi za kompanije generalno;
- nema informacija koje dovode u zabludu;
- nema imuniteta od bilo kojeg pravnog postupka;
- efektivnost bilo kojeg podlijeganja pravnom sistemu u vezi sa finansijskim dokumentima i izbor mjerodavnog prava vezano za finansijska dokumenta;
- da je izvršenje obaveze vezano za aranžman u skladu sa Odlukom o zaduživanju izdavanju garancija za 2013. godine, koja će biti izmijenjena da uključi navedeni aranžman;
- ukoliko drugčije ne bude određeno, ove informacije će biti dostavljane na dan povlačenja sredstava, kao i na svaka tri mjeseca aranžmana.

Imajući u vidu potrebu regulisanja obaveza po aktiviranoj garanciji prema OTP banci, Ministarstvo finansija je mišljenja da bi trebalo potpisati navedeni aranžman u cilju obavezbjeđivanja potrebnih sredstava da se pomenuta obaveza izmiri u što je moguće kraćem roku.